

t69_tex_2

(TMbbH9KqjDLwnmaR7SsoStP3cwCuADE1gkr)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_tdlat_3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_tex_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_borsuk_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v5_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_borsuk_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (v3_tdlat_3 \\ & X0) \wedge (l1_pre_topc X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (v4_tex_2 \\ & X1 X0) \wedge (m1_pre_topc X1 X0))) \Rightarrow (\exists X2.((v1_funct_1 X2) \wedge ((\\ & v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)) \wedge ((v5_pre_topc \\ & X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0) (u1_struct_0 X1)))))) \wedge (v3_borsuk_1 X2 X0 X1))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (m1_pre_topc X1 X0))) \Rightarrow (\\ & (r1_borsuk_1 X0 X1) \Leftrightarrow (\exists X2.((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 \\ & X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)) \wedge ((v5_pre_topc X2 X0 X1) \wedge \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 \\ & X1)))))) \wedge (v3_borsuk_1 X2 X0 X1))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (v3_tdlat_3 \\ & X0) \wedge (l1_pre_topc X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (v4_tex_2 \\ & X1 X0) \wedge (m1_pre_topc X1 X0))) \Rightarrow (r1_borsuk_1 X0 X1) \end{aligned}$$